

36-04

ser. 181

AN/8/51

pp. 5-22-W.

Isaac Moguboya. K34/51

retyped

1 b

1

O-2b

Moxoboya's Tribe, History & Custom

Leina la naxa ye ke xa Mogoboya, xomme dikxos tša yôna ke tše: Kxoši ya pele ke Serurubele. Serêtô: "Serurubele sa lešoka ke bofa le mabala a ka Serurubele."

Bana ba xaxwê ke Mokxadialote le Peu.

Byale kxoši e be e kwana le Mokxadialote. Mokxadialote e be e le mosetsana, ka baka leo dipula (manaka a dipula) a be a filwe Mokxadialote. Ka baka leo xwa tsoxa mpherefere wa ntwa, xwa fenywa Peu. Bxoši ya e ba bax bya Mokxadialote.

(2) Mokxadialote.

(3) Sefelete o belexwa ke ngwana Phalane.

(4) Sekxobe o belexilwe ke ngwana Ramodike. Bana ba xaxwê ke Thobejane Letsolo, Ramatladi Thibulle, Motlololo.

(5) Letsolo o belexwa ke ngwana Phalane, ngwana wa xaxwê ke Lesetše.

(6) Lesetše o belexwa ke ngwana Ramodike. Bana ba xaxwê: Ramoba, Tam, ke bana ba mosadi.

(7) Ramoba o belexwa ke ngwana Ramodike. Bana ba xaxwê: Molesele, Mmutle, Charles Mahoikinyane xoba Mokxoko le Mototo.

(8) Molesela, o belexwa ke ngwana Phalane. Bana ba xaxwê Ledikwa, Lethšona, Marutla.

2 Byale ka dithšaba kamoka, thšaba se le sôna se tšwa thokô ya Leboa.

Xomme ke sôna sethšaba sa pele mo naxeng ye.

#### Ditaba tša kxoši Sekxobe

Kxoši Sekxobe o bolailwe ke ba Maxakala le ba xa Masoma. Lekeke e be e le wa sa Masoma, xomme e le lexoto la Moxoboya. Xomme motho yo a tswaxo mosate a baka seolo le motho wa xa Masoma. Motho yo a tšwaxo mosate a bolaya wa xa Masoma. Motho yo o be a dutše le ba xa Masoma, fêla yêna e le Motswetla.

reign 2 b

Byale xe ba xa Masoma ba bexa kxoši taba ye ba se ke ba di hlôkômela. Ke xôna ba xa Masoma ba tsebiša ba Maxakala taba ye, xomme ba rapa dira ba tla ba bolaya kxoši Sekxobe. Xomme ka moraxo ba tlide, ba bolaya morwa, leina laš xaxwê ke Letsolo. Komme e be e sa no ba wôna mpherefere wola wa mathômô. Ke xôna kxoši Lesetše a thšabilexo le sethsaba se sengwê, a ya Mphanama, kua thokô ya Maroteng ka mošo wola wa Lepelle. Komme a dula xôna mengwaxa e mebedi xoba ye e meraro. Komme ka moraxo ba xoma, ba tla xo dula xa Kwatapane xa Letswalo. Komme Letswalo (Pudile) a bitsa ba xa Mamabolo xore a tlê a bušetše ba xa Moxoboya naxeng ya bôna. Komme ba tla ba raka ba xa Masoma, ba boela Mamotswiri. Ke xâx xôna Moxoboya a dula Sexabeng, xomme xe ba tloxa Sexabeng ba tla Mesorong.

3

### Mesorong

Ke mo kxoši Lesetše a bolailwexo ke Maswatsi. Xo be xo le mokete o moxolo wa mabyalwa. Byale xe dira tšeо xe di tšwêlêla ba re ke Bathôka. Komme xe ba tšene mo motseng, ba hweditše batho ba taxilwe, xomme ba bolaya batho ka bontši:

Matswatsi ka moraxo ba ile ba ya Tswetla xomme xe ba tšo boyo ba bolawa ke Marota xo tee le ba xa Moxoboya. Komme e be e le merafe ye mentši ye e bolailexo Maswatsi.

Ramoba. Xa xo kwale taba ye mpe ye a kilexo a e dira. Ke yêna a dirilexo dikômana. Dikômana di be di le Phalaborwa, xomme tše di leng xôna mmetli wa tšôna ke Manake. Xe a hwile xo bušitše Tau morwaxê. Xo ema sebakeng sa Malesele.

Malesele; Ke yo ditaba di senyexilexo ka yêna. Ke mehleng ya xaxwê naxa ye e tšwelexo ripa tše nne. Seripa se sengwê Makxowa a file Bakxaxa, se sengwê Mohlaba, se sengwê Mamathola, xomme se sengwê ke dipolase tša Makxowa.

Taba ye e mo thšwentšexo o be a lwala a hlakane hlôxô. Xo be xo se taba ye a e hlôkômêlang. O be a se na taba le ba xabo. O be a ba raka mo motseng wa xaxwê.

4 Leina la naxa ye e bitšwa xa Moxoboya, xomme dikxoši tše di badilwexo tše di be di buša xo fihla fa! Bohlaba-tšatši Lekutswi, xomme noka ye ke mollwane le ba xa Maake, xe ba sa dula Molatle (Bokxaxa byo boso) ka Borwa. Bya bohlaba-tšatši mollwane ke Mode, ke mollwane le ba xa Sebela. Ka borwa mollwane ke dithaba Mmapholwane. Ke mollwane le Ntwampe xo fihla south-west. Xomme ka mo xodimo xa dithaba ke xa Moxoboya. Xomme xo thôma north-west xo fihla north-east mollwane ke nokay ya Lethsiteme xo xo fana le Mamathola (Letswalo).

Komme xa e le ba xa Maake, ba kxopetše ba xa Moxoboya xore ba dulê ka mo fase xa thaba ya Morobone, ba tšwa ba thšaba Mapono. Ba dumeteletswe ke kxosi Lesetše.

#### 5 Naxa

Maina a dithaba ke: Madingwane, Marobone, Moetše-pule, naxa e tatwa ke kxaka, Thaba e ſobe. Thaba ye e na le mafsi a kopaneng xomme a dirile leſoba.

Mmapholwane, Makhokhowane, Mopo-wa-tlou, Sapêlo, Mathukhule, Thaba-ya-Tswetla, Maimele le Serare. Serêtô sa yôna se re:

"Serare xešu mekxoteng,

Mafuding xa ra xo dikwa.

Bolla thaxaleretše xa lla theko bo sele."

Thaba ye e na le tuna le le xolo kaxobane maxoši a kxale a a hwilexo a beilwe xôna. Xomme ke mo xo bitšwaxo Badimong mo fase xa yôna, (mabitleng) xo na le mexoko. Ke xore pitša tše e sa le xe di bopya xa diešo tša apea selô. Xomme di na le merifsi ya tšôna. Xomme xe ngwaxa o fedile xo išwa dithšew dithlawá (temites?) le marôtse xo fa badimo xôna.

#### 6

#### Diroka

Mode, Ngwabu, Lehlabine, Lephapare le Lethsiteme,  
Tše kamoka ditsena Letaba.

7

## Motse

Xa xo dumelwelwe xore motse o axiwe ke ngaka tše pedi.

Xe xo ka dirêxa byalô motse o a swa.

## Xo khuduxa xa motse

Xe motse o khuduxa, xo bitswa yôna ngaka yela, xore e alolêk ka ditaola, mo motse o swanetsexo xo axiwa xôna, le ka mo kxôrô ya motse e swanetsexo xo lebelêla xôna, ka mo ngaka e ka laêlang ka xôna.

Ka fao ba thôma xo axa motse. Ke xôna batho ba motse ba dula ka lethabô mo motseng, xo tu le bana ba bôna. Bana ba swanetše xo kwa batswadi ba bôna. Yo a sa ratexo xo kwa batswadi o nyatsexka kudu. Le basadi ba swanetše xo hloniphâ banna ba bôna, ba ba dirêlê ~~kw~~ tše di swanetsexo.

8

Kxale batho ba baso ba be ba axile metse ya bôna, xomme ba e buša, le xo bea melaô ye ba motse ba swanetsexo xo dira ka yona. Xomme sa mathômô xe motse o axiwa, xo swanetše xo nyakiwe ngaka ye e swanetsexo xo thea motse ka dihlare, xore baloi ba se tsene motseng xo senya. Byale mo motseng xo na le monna yo e lexo mmuši wa ôna, ke yêna a swanetsexo xo dira tsa motse wo xoxolo tikoloxong ya ôna. Byale ba ba dutsexo le yêna ba swanetše xo itsomêla tsa bôay dingaka, xomme tsôna di ſoma mantlong a bôna mo direpuding. Batho ba be ba dula ka xo kxobokana, ka xobane ba be ba thsaba manaba xe a ka ba bolaya. Xape le xôna ba be ba ratana kudu. Ngaku ye e swanetše xo tla ngwaxa o mong le o mong xo tsosološa dihlare mo motseng o a axilwexo ke yêna. Ka faô o thibêla tladi, baloi, bolwetsi le disenyi tše dingwê xore di seke tsa senya mo motseng.

9

## Mathômô a ngwaxa le mafêlêlô a ngwaxa

Mathômô xo swanetše xo bitswa banna ba baxolo ba sethsaba (bakhomana. Ba bitswa ke kxoši xo boledisana ka tsâ ngwaxa. Ka faô xo swanetše xo bitsa dingaka tše ba di tsebang xore di na le therešô. Xomme dingaka di swanetše xo tla le ditaola tsâ tsôna, xore di bônê xore na ngwaxa o tla